

**SAVEZ
MODERNIH PLESOVA
BOSNE I HERCEGOVINE**

DISCIPLINSKI PRAVILNIK

Sarajevo
04.02.2007.

Na osnovu Člana 24. Statuta SMP-BiH, Upravni odbor "SMP-BiH" je na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 04.02.2007. u Sarajevu **u s v o j i o** :

D I S C I P L I N S K I P R A V I L N I K

SAVEZA MODERNIH PLESOVA BOSNE I HERCEGOVINE

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom članovi SMP-BiH uređuju :

- obeveze članova
- odgovornost članova za povredu obaveza i pričinjenu štetu,
- povrede obaveza,
- pokretanje i vođenje disciplinskog postupka, izricanje mjera za učinjene povrede obaveza,
- rokove zastarelosti pokretanja i vođenja postupka i izricanje mjera,
- druga pitanja vezana za disciplinsku i materijalnu odgovornost članova.

Član 2.

Učlanjenjem u SMP-BiH, članovi preuzimaju obaveze i odgovornost predviđene Zakonom, Statutom SMP-BiH, ovim pravilnikom i drugim aktima.

Član 3.

Svaki član koji namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje štetu SMP-BiH, dužan je da je nadoknadi.

OBAVEZE ČLANOVA

Član 4.

Obaveze i odgovornosti članova ostvaruju se tako što svaki član obavlja određene poslove i radne zadatke pri čemu je dužan da:

- radi na razvoju plesa i plesne kulture,
- čuva imovinu SMP-BiH i da se prema njoj odnosi sa odgovarajućom pažnjom,
- uredno i blagovremeno ispunjava svoje finansijske obaveze,
- čuva ugled SMP-BiH,
- čuva poslovnu tajnu,
- usavršava svoje stručne i radne sposobnosti,
- njeguje i razvija drugarske odnose sa drugim članovima SMP-BiH.

Član 5.

Obaveze članova su regulisane i utvrđene i drugim aktima SMP-BiH.

POVREDE OBAVEZA

Član 6.

U zavisnosti od uticaja i posljedica na rad SMP-BiH, **povrede obaveza** mogu biti lakše i teže.

Član 7.

Lakše povrede obaveza su :

1. neblagovremeno i nekvalitetno izvršavanje preuzetih obaveza,
2. nekorektan i nepravilan odnos prema imovini SMP-BiH,
3. nepravilno i neuredno vođenje dokumenata o radu,
4. odbijanje saradnje sa drugim članovima zbog lične netrpeljivosti ili iz drugih neopravdanih razloga,
5. neopravdano ne-odazivanje na poziv nadležnih organa ili funkcionera SMP-BiH,
6. rušenje ugleda ili prouzrokovanje štete u manjem obliku.

Član 8.

Teže povrede obaveza su :

1. neizvršavanje finansijskih ili drugih obaveza kojima se u većoj mjeri otežava rad SMP-BiH,
2. neopravdano kažnjenje ili nedozvoljeno napuštanje manifestacija, turnira ili sastanaka,
3. zloupotreba položaja ili prekoračenje ovlašćenja,
4. svjesna povreda zakona ili zvaničnih akata SMP-BiH,
5. neopravdano ne-odazivanje na manifestacije SMP-BiH,
6. netačno evidentiranje rezultata ili falsifikovanje dokumenata SMP-BiH,
7. rušenje ugleda ili prouzrokovanje štete SMP-BiH u većoj mjeri ili u više navrata,
8. nepristojno ponašanje,
9. prikrivanje izvršene povrede obaveze ili sprečavanje organa SMP-BiH u radu,
10. višestruko ponavljanje lakših povreda obaveze,
11. nepokretanje disciplinskog postupka od strane ovlašćenog lica.

DISCIPLINSKE MJERE

Član 9.

Za povrede obaveza, članu se može izreći jedna od disciplinskih mjera :

1. javna opomena u pisanom obliku,
2. novčana kazna,
3. suspenzija,
4. isključenje iz SMP-BiH.

Član 10.

Mjera javne opomene se može izreći za lakše povrede obaveze.

Član 11.

Mjera novčane kazne može se izreći za sve oblike težih povreda obaveze.

Član 12.

Mjera isključenja može se izreći za najteže ili višestruko ponavljanje teže povrede obaveze kojima se nanosi velika šteta SMP-BiH.

DISCIPLINSKI POSTUPAK

Član 13.

Disciplinski postupak se pokreće na zahtjev :

1. Upravnog odbora SMP-BiH,
2. Generalnog sekretara SMP-BiH,
3. članova SMP-BiH.

Član 14.

Disciplinski postupak je hitan.

Član 15.

Postupak za ispitivanje odgovornosti Predsjednika upravnog odbora ili Generalnog sekretara može pokrenuti Skupština SMP-BiH i Upravni odbor SMP-BiH.

Član 16.

Inicijativa, odnosno zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka podnosi se u pismenom obliku, najkasnije 15. dana od počinjenog prekršaja.
Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka dostavlja se disciplinskoj komisiji.

DISCIPLINSKI ORGANI

Član 17.

Disciplinska komisija vodi postupak i izriče disciplinske mjere u prvostepenom postupku. Disciplinska komisija sastoji se od dva člana i predsjednika koje imenuje Skupština SMP-BiH. Mandat članova disciplinske komisije traje dvije godine.

Član 18.

upravni odbor SMP-BiH odlučuje :

- kao drugostepeni organ po žalbi na odluke disciplinske komisije.

POSTUPAK PRED DISCIPLINSKOM KOMISIJOM

Član 19.

Disciplinska komisija je dužna da zahtjev za pokretanje postupka uzme u postupak u roku od osam dana od kada je zahtjev podnešen.

Član 20.

Poziv članu mora se uručiti na osam dana pre dana određenog za sjednicu disciplinske komisije. Postupak pred komisijom je usmen i javan, a vjećanje i glasanje su tajni. Pozvani član mora biti saslušan pred komisijom i mora mu se omogućiti odbrana.

Član 21.

Pre početka rasprave predsjednik komisije utvrđuje da li su prisutna sva pozvana lica. Ako nije došao pozvani član, komisija odlučuje da li će se rasprava održati ili odložiti. ukoliko je član uredno pozvan, a izostanak nije opravdao, rasprava se može održati i u njegovom odsustvu sa rasprave .

Član 22.

Rasprava pred komisijom počinje čitanjem zahtjeva za pokretanje postupka zbog povrede obaveze. Posle čitanja zahtjeva, poziva se član protiv koga se vodi postupak da se izjasni o navodima iz zahtjeva i da iznese svoju odbranu. Posle ove izjave utvrđuju se činjenice.

Član 23.

O radu komisije vodi se zapisnik.

Član 24.

Komisija donosi odluke većinom glasova. Vjećanjem i glasanjem rukovodi predsjednik disciplinske komisije.

Član 25.

Komisija može donijeti jednu od sledećih odluka :

1. da se obustavlja postupak,
2. da se član oslobađa odgovornosti,
3. da izriče odgovarajuća disciplinska mjera.

Odluka o disciplinskoj mjeri, dostavlja se u pisanom obliku i to :

- članu protiv koga se vodio disciplinski postupak,
- podnosiocu zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka,
- arhivi Disciplinske komisije,
- arhivi SMP-BiH.

Član 26.

Odluka kojom se član oslobađa odgovornosti donosi se ako nije dokazano da je okrivljeni učinio povredu obaveze za koju se optužuje.

Član 27.

Odluka komisije sadrži :

1. UVOD

u kome se označava koji je organ donio odluku, o kom sastavu, po kojoj stvari, po čijem zahtjevu, kada je rasprava održana i kada je donesena odluka.

2. DISPOZITIV

u kome se označava kome je i koja je mjera izrečena, odnosno da li je član oslobođen odgovornosti.

3. OBRAZLOŽENJE

u kome se navodi koje je činjenice komisija utvrdila, zašto je član kažnjen, odnosno zašto je oslobođen i koje su okolnosti uzete za izricanje disciplinske mjere.

Član 28.

U slučaju teže povrede obaveze pri čemu se izaziva poremećaj u radu SMP-BiH, član može biti suspendovan na period od jednog (1) do dvanaest (12) mjeseci.

ZAŠTITA PRAVA ČLANOVA

Član 29.

Protiv odluke, Disciplinske komisije, član, odnosno podnosilac zahtjeva, može uložiti prigovor Upravnom odboru SMP-BiH. Prigovor se podnosi u roku od osam dana od dostavljanja odluke. Prigovor zadržava izvršenje disciplinske mjere do donošenja drugostepene odluke.

Član 30.

Protiv odluke Upravnog odbora, donete u drugom stepenu, član, odnosno podnosilac zahtjeva, može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Član 31.

Član, ima pravo da prisustvuje dijelu sjednice Upravnog odbora na kojem se rješava njegov prigovor.

Član 32.

Drugostepeni organ može :

1. odbaciti prigovor,
2. odbiti prigovor,
3. uvažiti prigovor i vratiti predmet na ponovno odlučivanje,
4. uvažiti prigovor i preinačiti odluku komisije.

Član 33.

- Prigovor se odbacuje kada nije podnjet u propisanom roku.
- Prigovor se odbija kada je odluka komisije pravilna.
- Prigovor se vraća na ponovno odlučivanje kada činjenično stanje nije dovoljno utvrđeno.

Član 34.

Upravni odbor donosi odluku većinom ukupnog broja glasova, u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora. Ako Upravni odbor ne donese odluku u datom roku, podnosilac zahtjeva, može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom u roku od 15 dana. Prigovor na odluku Upravnog odbora ne zadržava izvršenje disciplinske mjere.

IZVRŠENJE IZREČENIH MJERA

Član 35.

Mjera javne opomene izvršava se objavljivanjem konačne odluke o njenom izricanju koju utvrdi Upravni odbor.

Član 36.

Mjera novčane kazne izvršava se uplatom navedenog iznosa na žiro račun SMP-BiH.

Član 37.

Mjera suspenzije stupa na snagu danom pravosnažnosti.

Član 38.

Odluka o izrečenoj mjeri postaje pravosnažna :

1. kada istekne rok za prigovor,
2. kada Upravni odbor donese odluku.

Član 39.

Izrečena mjera izvršava se u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti.

Član 40.

Evidenciju o izrečenim mjerama vodi Generalni sekretar.

PONAVLJANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA

Član 41.

Pravosnažno okončan postupak može se ponoviti :

1. ako članu nije data mogućnost da se brani,
2. ako su iskazani svjedoka bili lažni,
3. ako su dokumenta kao dokazi bili lažni,
4. ako se sazna za nove činjenice.

Član 42.

Prijedlog za ponavljanje postupka mogu podnijeti, član, odnosno podnosilac zahtjeva. Prijedlog se podnosi komisiji, najkasnije od 1 godine od dana pravosnažnosti odluke.

Član 43.

Odluku o ponavljanju donosi komisija ili Upravni odbor, ako se ponavljanje traži iz razloga koji se isključivo odnosi na isti.

Član 44.

Ponovljeni postupak vodi se na isti način kao i prvobitni.

ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

Član 45.

Protiv konačnih odluka donetih protivno opštim opštim aktima SMP-BiH, može se izjasniti zahtjev za zaštitu zakonitosti. O zahtjevu za zaštitu zakonitosti odlučuje upravni odbor SMP-BiH, a podiže ga predsjednik Upravnog odbora SMP-BiH. Zahtjev za zaštitu zakonitosti može se podnijeti u roku od tri mjeseca od dana konačne odluke.

Član 46.

Zahtjev za zaštitu zakonitosti može se odbaciti, odbiti, ili uvažiti. Ako se uvaži, konačna odluka se ukida, a predmet vraća na ponovni postupak i odlučivanje.

VANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE

Član 47.

Na osnovu molbe kažnjenog, Upravni odbor SMP-BiH, može kažnjenog osloboditi od daljeg izvršavanja kazne ili ublažiti u slučaju postojanja takvih okolnosti koje opravdavaju donošenje ovakve odluke. Prilikom odlučivanja u smislu predhodnog stava, uvek će se cijeniti mišljenje prvostepenog organa. Molba za vanredno ublažavanje kazne može se podnijeti nakon proteka 6 mjeseci od dana pravosnažnosti disciplinske odluke.

POSEBNI DIO

Član 48.

Ko na bilo koji način, svjesno povrijedi zakon ili drugi akt, kojima se reguliše pitanja od zajedničkog interesa za SMP-BiH kazniće se vremenskom zabranom nastupa ili vršenja dužnosti do 6 mjeseci i novčanom kaznom do 100 KM.

Član 49.

Ko ne izvršava finansijske ili druge obaveze kojima se u većoj mjeri otežava rad SMP-BiH kazniće se zabranom nastupa ili vršenja dužnosti i novčanom kaznom do 300.00 KM.

Član 50.

Ko ne izvršava odluke organa SMP-BiH :

- kazniće se vremenskom zabranom nastupa ili vršenja dužnosti,
- za isti prekršaj, pravno lice se može kazniti novčanom kaznom do 300.00 KM.

Član 51.

Ko djeluje posredno ili neposredno protiv odluka organa SMP-BiH, ili na drugi način čini da ozbiljno ugrozi ugled ili efektivnost tih organa :

- kazniće se vremenskom zabranom nastupa ili vršenja dužnosti,
- za isti prekršaj, pravno lice se može kazniti novčanom kaznom do 300.00 KM.

Član 52.

Ko se pred organom SMP-BiH, nepristojno ili nesportski ponaša kazniće se vremenskom zabranom nastupa ili vršenja dužnosti i novčanom kaznom do 500.00 KM

Član 53.

Ko nagovaranjem ili obećanjem poklona, ili na drugi način utiče na sudije ili delegata, da svoju dužnost ne vrši u smislu pravila SMP-BiH kazniće se vremenskom zabranom nastupa ili vršenja dužnosti u trajanju najmanje 6 mjeseci i novčanom kaznom do 800.00 KM.

Kada je nagovaranje uspjelo, može se izreći kazna doživotne diskvalifikacije, odnosno isključenje iz SMP-BiH.

Sudija ili delegat koji se prihvati nagovaranja ili poklon ili obećanje i svoju dužnost obavi protivno pravilima SMP-BiH kazniće se istom mjerom.

Ako prekršaj učine plesno udruženje, kazniće se novčanom kaznom do 1 500.00 KM.

Član 54.

Ko na bilo koji način utiče ili učestvuje u namještanju rezultata na takmičenjima na kojima postignuti rezultat nije posledica sportskog nadmetanja :

- kazniće se vremenskom zabranom nastupa ili vršenja dužnosti u trajanju od najmanje 6 mjeseci ili doživotnom diskvalifikacijom,
- plesno udruženje koje učestvuje u namještanju rezultata, kazniće se novčanom kaznom do 1 500.00 KM.

Član 55.

Plesno udruženje koja prema SMP-BiH ne ispuni svoje obaveze i ne izvršava dužnosti kazniće se novčanom kaznom do 800.00 KM.

Član 56.

Ko svojom izjavom ili na drugi način svjesno dovodi u zabludu organe SMP-BiH ili funkcionere u tim organima, pa se uslijed toga donese odluka koja nebi bila donijeta kazniće se zabranom nastupa ili vršenja dužnosti na određenom broju takmičenja.

Ako djelo iz ovog Člana učini plesno udruženje ili njen funkcioner kazniće se istom mjerom i novčanom kaznom do 800.00 KM.

Član 57.

Ko da lažni iskaz u postupku pred orgaima SMP-BiH :

- kazniće se zabranom nastupa ili vršenja dužnosti u trajanju od najmanje 6 mjeseci,
- plesno udruženje koja učini ovaj prekršaj, kazniće se novčanom kaznom do 800.00 KM.

Član 58.

Ko se na javnom mjestu, kao član SMP-BiH nedolično ponaša kazniće se zabranom nastupa ili vršenja dužnosti na određenom broju takmičenja u trajanju do 1 godine.

Ko se nedolično ponaša na takmičenju, a nije učesnik takmičenja kazniće se vremenskom zabranom nastupa ili vršenja dužnosti do 1 godine.

Član 59.

Ko vrijeđa, izaziva ili fizički napadne takmičara, trenera, funkcionera, delegata, sudiju, ili gledaoca na takmičenju ili van njega kazniće se zabranom nastupa ili vršenja dužnosti na određenom broju takmičenja.

Za isti prekršaj kazniće se i novčanom kaznom do 800.00 KM.

U osobito teškim slučajevima, kazniće se i trajnom diskvalifikacijom.

Član 60.

Plesno udruženje koje je prouzrokovalo ili učestvovalo u neredu kazniće se novčanom kaznom do 800.00 KM.

Plesno udruženje organizator takmičenja, kazniće se zabranom organizacije takmičenja u trajanju od 1 - 3 godine i novčanom kaznom do 300.00 KM.

Član 61.

Takmičar, trener ili drugi član plesnog udruženja koji javno i nesportski kritikuje odluke sudija kazniće se zabranom nastupa ili zabranom vršenja dužnosti na određenom broju takmičenja i novčanom kaznom do 300.00 KM

Član 62.

Takmičar koji prilikom registracije preda netačne podatke kazniće se zabranom nastupa i novčanom kaznom do 50.00 KM.

Ako prekršaj učini plesno udruženje kazniće se novčanom kaznom do 500.00 KM.

Član 63.

Takmičar, funkcioner, sudija ili trener, čijom krivicom dođe do prekida takmičenja kazniće se vremenskom zabranom nastupa ili vršenja dužnosti u trajanju do 6 mjeseci i novčanom kaznom do 100.00 KM.

Član 64.

Takmičar koji neopravdano zakasni, ili odbije da nastupi za reprezentaciju ili ne dođe na pripreme reprezentacije kazniće se vremenskom zabranom nastupa u trajanju do 1 godine i novčanom kaznom do 300.00 KM

Ako je do zakašnjenja ili nedolaska, došlo krivicom matičnog plesnog udruženjakazniće se plesno udruženje novčanom kaznom do 500.00 KM.

Član 65.

Takmičar ili funkcioner koji učestvuju u reprezentaciji ili na međunarodnom takmičenju i svojim postupcima nanese štetu ugledu SMP-BiH kazniće se vremenskom kaznom nastupa ili vršenja nastupa u trajanju do 1 godine i novčanom kaznom do 500.00 KM.

Ukoliko su postupci učenjeni pod posebno otežavajućim okolnostima, može se izreći i doživotna diskvalifikacija.

Ako prekršaj Učini ili izazove plesno udruženje kazniće se novčanom kaznom do 1 000.00 KM.

Član 66.

Ako je igraču, ljekar zabranio nastup, a plesno udruženje ga prijavi za takmičenje i on nastupi kazniće se plesno udruženje novčanom kaznom do 1000.00 KM.

Član 67.

Delegat i sudija, koji nesavjesno, nemarno ili nedovoljno angažovano obavlja svoje dužnostikazniće se vremenskom zabranom vršenja dužnosti i novčanom kaznom do 300.00 KM.

Član 68.

Delegat ili sudija koji neopravdano zakasni na takmičenje kazniće se zabranom vršenja dužnosti i novčanom kaznom do 100.00 KM.

Član 69.

Delegat ili sudija koji pokuša ili izvrši fizički napad na bilo kog učesnika takmičenja ili gledaoca kazniće se zabranom vršenja dužnosti u trajanju od 1 godine i novčanom kaznom do 300.00 KM.

Član 70.

Plesno udruženje koje organizuje takmičenje u zemlji bez odobrenja SMP-BiH kazniće se novčanom kaznom do 1 000.00 KM.

Član 71.

Ko prijavi organizaciju bilo kog SMP-BiH takmičenja i dobije dozvolu Upravnog odbora da isto organizuje, a iz nekog razloga odustane od organizacije i Upravni odbor ne obavijesti blagovremeno, kazniće se :

- zabranom vršenja dužnosti do 1 godine,
- zabranom organizovanja bilo koje manifestacije pod pokroviteljstvom SMP-BiH do 3 godine i novčanom kaznom do 500.00 KM.

Član 72.

Ko lažno prijavi, ili da - bilo koji lažni podatak vezan :

- za registraciju takmičara,
- za prijavu takmičara, kako u zemlji ,tako i u inostranstvu, po bilo kom osnovu,

kazniće se suspenzijom do 1 godine i novčanom kaznom do 1 000.00 KM.

Član 73.

Organizator takmičenja koji ne ispoštuje bilo koju od preuzetih obaveza, kazniće se zabranom organizacije takmičenja do 2 godine i novčanom kaznom do 500.00 KM.

Član 74.

Ko neovlašćeno snima fotoaparatom, video kamerom, bez dozvole SMP-BiH, pod pokroviteljstvom SMP-BiH, oko plesnog podijuma, kazniće se novčanom kaznom do 100.00 KM.

Član 75.

Ko neovlašćeno umnožava i presnimava video materijal, čiji su vlasnici SMP-BiH, IDO, kazniće se novčanom kaznom do 1 000.00 KM.

Član 76.

Plesno udruženje koje NE izvrši prijavu takmičara u Skladu sa Takmičarskim pravilnikom SMP-BiH, kazniće se novčanom kaznom do 300.00 KM.

Član 77.

Plesno udruženje koje NE izvrši registraciju takmičara u Skladu sa Takmičarskim pravilnikom SMP-BiH, kazniće se novčanom kaznom do 300.00 KM.

Član 78.

Plesno udruženje, takmičar, koji prelazak iz jednog plesnog udruženja u drugo, ne urade u skladu sa Takmičarskim pravilnikom SMP-BiH, kazniće se novčanom kaznom do 300.00 KM.

Član 79.

Ko na bilo koji način pokuša da dođe do bilo koje informacije od predstavnika IDO-a, a da predhodno tu istu informaciju nije tražio od Upravnog odbora SMP-BiH, kazniće se novčanom kaznom do 300.00 KM.

PRIVREMENA MJERA

Član 80.

Pod privremenom mjerom podrazumijeva se oduzimanje prava takmičarima SMP-BiH da učestvuju na takmičenjima dok ova mjera traje.

Član 81.

Predsjednik Upravnog odbora SMP-BiH dužan je da odmah pokrene disciplinski postupak protiv članice koja nije izmirila svoje obaveze plaćanja kazne prema SMP-BiH. Od momenta dostavljanja zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka odgovornoj članici, stupa na snagu privremena mjera iz Člana 81. ovog pravilnika. Disciplinski postupak u ovom slučaju je hitan.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 82.

Kazne za prekršaje predviđene odgovarajućim aktima članica SMP-BiH, ne mogu biti blaže od kazni predviđene ovim pravilnikom.

Član 83.

Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Upravni odbor SMP-BiH.

Član 84.

Disciplinski postupak započet pre stupanja na snagu ovog Pravilnika, koji nije okončan donošenjem odluke o kazni, nastaviće se prema odredbama ovog Pravilnika koji predviđa blažu kaznu za prekršioca.

Član 85.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Upravnog odbora SMP-BiH. Izmjene i dopune ovog pravilnika, vrše se na način i po postupku kako je i usvojen.

Sarajevo
04.02.2007.

Predsjednik